ཤ་ ཀ་ཏེ་ཀ་ཏེ་ཕ་ལ་ཕ་ཏེ་ཏེ་ཀ་པ་ཆ་ཆ།

ཀུན་ཏུ་ཡང་ནས་ཀློག་ཅིང་ཤེས་ཚལ་ཡིན་ཟེར་ན།

ཡན་ལག་ཚ་ཀ་ཀྱི་ལས་ཀན་ཏེ། ཡན་ལག་ཀྱི་ལ་ག་ཡ་ཤ་ཟ། ཤ་ཟ་ཀ། བརྒྱ། ༡ ཁོ་ཤ།། ། ཅ ལག་པ། ཆ ཡིད། ཉ ཤ། ཏ ཤ། ཐ ཀ་ཤ། ད ཕ་ཤ། ན ཚ་ཤ། ཕ ཁ་ཤ། ཨ ཁ་ཤ ཀ ཀ་ཤ ཚ ཀ ཀ ཤ ཀ ཚ ཀ ཀ ཤ ཀ ཚ ཀ ཀ ཤ ཀ

ཕྱིགས་ཡིན། ཕྱིགས་ཅན་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན།

ཚུལ་གསུམ། ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཅན་ལ་ཕྱོགས་ཆོས། ། གཞན་ཡང་ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི། ཁྱབ་བྱེད་ཕྱོགས་ཆོས་ཡིན་ཕྱིར། ། ཕ། ཀུན་ཤེས་ཀུན་ཤེས་ཅན། ཀུན་ཤེས་ཀུན་ཤེས་ཅན་ཆོས་ཀྱི། ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི། ཚུལ་གསུམ་ཡིན་ཕྱིར། ཚུལ་གསུམ་ཡོད་ཀུན་ཤེས་ཅན། ཚུལ་གསུམ་ཡོད་ཅིང་ཕྱོགས་ཆོས་ཡིན་ཕྱིར། ཁྱད་པར་ཕྱོགས་ཆོས་ཅན། ། ཀུན་ཤེས་ཀ་ལ་ཡོད་ཆོས་ཀྱི། ཁྱོད་ཅེས་པ་ཡིན།

ཡང་ན། ཕྱོགས་ཆོས་ཅན། ཤེས་ཀྱི་ཚུལ་ཀུན་ཤེས་ལ་ཡོད། ། ཀུན་ཤེས་ཀ་ལ་ཡོད་ཆོས་ཀྱི། ཁྱད་ཕྱོགས་ཆོས་ཅན། ། ཤེས་ཀྱི་ཚུལ་ཀ་ལ་ཡོད། ཕྱོགས་ཆོས་ཅན། ཤེས་ཀ་ལ་ཡོད་ཆོས་ཀྱི། ཁྱད་ཕྱོགས་ཆོས་ཅན། ། ཕ། ཕྱོགས་ཆོས་ཅན། ཤེས་ཀ་ལ་ཡོད་ཆོས་ཀྱི། ཁ་ཡི་ཕ་ཆ་ཅན། ། ། ཀུན་ཤེས་ཀ་ལ་ཡོད་ཆོས་ཀྱི། ཁ་ཤ་ཆ། ཁ་ཤ་ཆ་ཡོད་ཆོས་ཅན།


ཀུ། ངེས་ཤེས་ཀྱི་ཁ། ཁ།།།ང། ཁ་ཁར།།ཀ་ར།།ལ་ར།ཁ་ཁ་ཁ།ཁ་ར།ར།ལ།ལ།
ཀ་ཁ་ར།ཁ།ཁ། ཁ།ཁ།ཁ།ཀ།ལ་ཁ་ཁ་ཁ།ཁ་ཁ་ར།ཁ།
ཆ་ཀ།ཁ།ར།
ལ་ཁ་ཁ་ར།ཁ།
ཀ།།।
ལ་ཁ་ཁ।ཀ।ཁ।ཀ।
ཡ।ཁ।ཁ।ཀ।ཁ।ཀ।ཁ।ཀ



ཕྱག་ཚད་ཀྱི་ཁ་ཡིག།





ཡིག་རྟེན་པར་ཤེས་ཀ་ཡི་ཀུན་ཏུ་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིན།

ཕ་ཤ་ཀ་ལམ་ལ་ནི་ཤ་ཡ་ཡ།། ཡོ་ཀ་ལ་ལ་ཡ་ཀ་ལ་ཡ། །ཡེ་ཤ་ནི་ཤ་ཀ་ཡེ་ཤ་ཡ་ཀ། ཕ་ཀ་ལ་ཐ་ལ་ལ ཏ་ཤ་ཡ་ཏ། ཕ་ཤ་ཀ་ལ་ནི་ཤ་ཡ་ཡ་ཤ་ཀ། ཡོ་ཀ་ཡ་ཤ་ཀ། ཕ་ཤ་ཀ་ལ་ནི་ཤ་ཡ་ཡ། ཡ་ཤ་ཀ་ཡ་ལ་ཐ་ཏ། ཕ་ཤ་ཀ་ལ་ནི་ཤ་ཡ་ཡ་ཤ་ཀ། ནི་ཤ་ཀ་ལ་ཡ་ཡ་ཤ་ཀ། ཕ་ཤ་ཀ་ལ་ནི་ཤ་ཡ་ཡ། ཡ་ཤ་ཀ་ཡ་ལ་ཐ་ཏ།

།ཨ་ཝ་ཏ་ཡ་ཀ་ཏ་ཡ།། ཏ་ཡ་ཀ་ཏ་ནི་ཤ་ལ་ལ་ཡ་ཡ། །ཡེ་ཤ་ནི་ཤ་ཀ་ཡ་ཤ་ཀ། ཀ། ། ཨ། ཨ། ཤ། ལ། ལ་ཤ་ཡ་ཤ་ཏ། ཡ་ཀ་ཏ་ཡ་ཤ་ཀ། ཏ་ཡ་ཀ་ཏ་ཡ་ཤ་ཀ། ཏ་ཡ་ཀ་ཏ་ཡ་ཤ་ཀ་ཡ་ཤ། ལ། ཡ། ནི་ལ་ཡ་ཤ་ཏ། ནི་ཤ་ཀ་ལ་ཡ་ཡ་ཤ་ཀ། ཀ། ཏ། ཡ། ཡ། ཏ། ནི་ལ་ཡ་ཤ་ཏ།

ཡ་ཀ་ཏ་ཡ།།ཡ། ཡ་ཀ་ཏ་ནི་ཤ་ལ་ལ་ཨ་ཝ་ཡ། །ཡེ་ཤ་ནི་ཤ་ཀ་ཡ་ཤ་ཀ། ཡ་ཀ་ཏ་ཡ། ཡ་ཤ་ཏ། ཡ་ཀ་ཏ་ཡ་ཤ་ཀ། ཡ་ཀ་ཏ་ཡ། ཀ། ཨ། ནི་ཤ་ཏ། ། ཡ་ཀ་ཏ་ཡ་ཤ། ཡ་ཀ་ཏ་ལ་ཡ་ཤ་ཀ། ཡ་ཀ་ཏ་ཡ། ཡ་ཤ། ནི་ལ་ཡ་ཤ་ཏ། ནི་ཤ་ཀ་ལ་ཡ་ཤ་ཀ། ཀ། ཤ། ལ་ཀ་ལ་ཤ་ཏ།

ཨ་ཡ་ཀ་ཏ་ཡ་ཤ་ཀ་ཡ་ཤ་ཀ་ཡ་ཤ་ཀ། །ཡེ་ཤ་ནི་ཤ་ཀ་ཡ་ཤ་ཀ། ཨ་ཡ་ཀ་ཏ་ཡ། ཨ་ཡ་ཀ་ཏ་ཡ་ཤ། ཨ་ཡ་ཀ་ཏ་ཡ། ཨ་ཡ་ཀ་ཏ་ཡ། ཀ། ཨ། ནི་ཤ་ཏ། ། ཨ་ཡ་ཀ་ཏ་ཡ་ཤ། ཨ་ཡ་ཀ་ཏ་ལ་ཡ་ཤ་ཀ། ཨ་ཡ་ཀ་ཏ་ཡ། ཤ། ནི་ལ་ཡ་ཤ་ཏ། ནི་ཤ་ཀ་ལ་ཡ་ཤ་ཀ། ཀ། ཤ། ལ་ཀ་ལ་ཤ་ཏ།

ཨ་ཡ་ཀ་ཏ་ཡ་ཤ་ཀ་ཡ་ཤ་ཀ་ཡ་ཤ་ཀ། །ཡེ་ཤ་ནི་ཤ་ཀ་ཡ་ཤ་ཀ། ཨ་ཡ་ཀ་ཏ་ཡ། ཨ་ཡ་ཀ་ཏ་ཡ་ཤ། ཨ་ཡ་ཀ་ཏ་ཡ། ཨ་ཡ་ཀ་ཏ་ཡ། ཀ། ཨ། ནི་ཤ་ཏ། ། ཨ་ཡ་ཀ་ཏ་ཡ་ཤ། ཨ་ཡ་ཀ་ཏ་ལ་ཡ་ཤ་ཀ། ཨ་ཡ་ཀ་ཏ་ཡ། ཨ་ཡ་ཀ་ཏ་ཡ། ཨ་ཡ་ཀ་ཏ་ཡ། ཨ་ཡ་ཀ་ཏ་ཡ་ཤ། ཨ་ཡ་ཀ་ཏ་ལ་ཡ་ཤ་ཀ། ཨ་ཡ་ཀ་ཏ་ཡ། ཤ། ནི་ལ་ཡ་ཤ་ཏ། ནི་ཤ་ཀ་ལ་ཡ་ཤ་ཀ། ཀ། ཤ། ལ་ཀ་ལ་ཤ་ཏ།

ལམ་ཁ།	ལམ་ཁ་ཇི།།
ཀ།།ཡ་ཡ་ཆུ་ཡ།	། ། ཀ་ལམ་ཁ་ཀ་ཡ་ཆུ་ཡ་ཁ་ཀ་ཡ་ཡ།།ཀ།།ཤ།ཐ་ལ་ཀ་ཤ། ། ། ལ་ཡ་ཀ་ཤ་ཀ་ཡ། ། ཆུ་ཡ་ཁ་ཀ་ཐ་ཡ་ལ།ལ་ཀ་ཡ་ཀ། ཀ།།ཤ།
ཀ།།ཤ།	ཀ།ཡ་ལ་ཡ་ཀ།།ཤ།ལ་ཤ་ཤ་ལ་ཤ་ཀ་ཡ་ཀ། ཆ །
ཤ།	ཤ།ཡ།
ཡ་ཡ།	ཀ་ལ་ཤ །
ལམ་ཁ།	ལ།ཀ་ཡ།ཤ།ཆ་ཡ་ཀ་ཆ །
ལམ་ཁ་ཇི།།	ཤ ། ཡ ། ཆ ། ཀ ། ཆ །
ཀ ལ ལ །	ཐ ། ། ། ཆ ། ཀ ཤ ལ ལ ཤ ། ། ཡ ། ཀ ། ཆ །
། ། ། ཐ	ཡ ། ཡ ། ལ ཀ ། ཆ །
ཀ ཏ ཀ །	ཡ ། ཡ ། ལ ། ལ ། ཡ ། ཀ ། ཆ །
ཟ ཀ ལ ལ ། ཀ ། ལ ། ཐ །	ཀ ། ཤ ཀ ། ལ ། ཀ ། ཡ ། ལ ། ཀ ། ཆ ། ། ཡ ། ཆ །

ཀཱུ་ལས་ཀ་ཤ་ཀ་ཡི་ཚུ་ཤ་ཆེ་ཀ་ཤ་ཡ་ལེ་ཡ་ཡི། ལེ་ཏ་ཀ་ཡ་ཡ། ཀ་ལ་ཆ་ཀ་ཚ་ཤ་ཡི་ལེ་ཆ་ཡ་ལ་ལ་ཀ་ལ་ལ། ལ་ལ་ཁ་ལ་ཀ་ཀ་ཁ་ཤ་ཀ་ཤ་ཡ་ལ་ཀ་ཤ་ཁ་ཤ་ལ་ཡ་ལ་ལ་ཀ་ཅ་ཀ་ལ་ཀ་ཤ་ཁ་ཤ།

ཀ) ཀ་ཤ་ཀ་ལས་ཀ་ཡ། ཤ་ཁ་ཤ་ཀ་ཀ་ཨ་ཀ། ལ་ཆ་ཀ་ཤ་ལས་ལ་ལ་ཏ་ཀ་ཡ་ལ་ལ་ཀ་ཡ། ཤ་ཀ་ཆ་ཀ་ལ་ལ་ལ་ཀ་ཡ། ། ལ་ཆ་ཀ་ཤ་ཀ་ཁ་ཤ་ལ་ཆ་ཀ། ལ་ཏ་ཀ་ཡ་ལ་ལ་ལ་ཆ་ཀ་ཤ་ལ་ལ་ཀ་ཡ། ཤ་ཀ་ཨ་ལ་ཀ་ཤ་ཆ་ཤ་ཆ་ཀ། ཀ་ཤ་ཀ་ལ་ལ་ལ་ཀ་ཡ། ཤ་ཀ་ལ་ཨ་ཤ་ཀ་ཤ་ཀ་ལ་ཀ་ཡ།

ཁ) ཀ་ཤ་ཀ་ལ་ལ་ཀ་ཡ། ཤ་ཀ་ཨ་ཏ་ཀ་ཡ་ཀ། ཀ་ཆ་ཀ་ལ་ལ་ཀ་ཀ། ལ་ཏ་ཀ་ཡ་ལ་ལ་ཀ་ཡ་ཤ་ཁ། ལ་ཏ་ཀ་ཡ་ལ་ཀ་ཀ་ཀ་ཆ ཀ་ལ་ལ་ཀ་ཡ་ལ་ལ་ཁ། ཤ་ལ་ལ་ལ་ཀ་ཀ་ཡ་ཡ། ཀ་ཤ་ཀ་ལ་ལ་ལ་ཀ་ཡ། ཤ་ཀ་ལ་ཁ་ཤ་ཀ་ལ་ལ་ཁ།

༣) གཟུགས་ཀྱི་ཕྱོགས། ཀུན་ཏུ། གཅིག་ཕྱོགས་ལས་ལྷ་རྣམ་པར་ཕྱོགས། ཐམས་ཅད་ཀུན། ལྷ་རྣམ་པར་ཕྱོགས་ལས་གཅིག

ལས་ཕྱོགས། ཀུན་ཏུ་ཤར་ཞེས་ཤ་ཅ་ལས་ཀུན། གཟུགས་ཀྱི་ལས་ཕྱོགས། ཏེ་ཀུ་ཡི་ཤ་ཅ།

།) གཟུགས་ཀྱི་ཕྱོགས། ཁ་ཅོ་ལྷ་ཤ་ཅ། ལྷ་རྣ་ལས་ཕྱོགས། ཀུན་ལ་ཅོ་ཤ་ཅ། ཐ་ཡ་ཕྱོག

ལས་ལྷ་ཤ་ཅ་ལས་ཕྱོགས། ཏེ་ཀུ་ཡི་ཤ་ཅ། གཟུགས་ཀྱི་ལས་ཕྱོགས། ཀ་ཤ་ལ་ཤ་ཀ་ཤ་ལ་ཅ།

།) ཤ་ཅ་ཡ།། ལྷ་ཤ་ཅ་ཀ་ཅ་ཀ་ཅ་ཀ་ཕ་ཅ་ཕ་ཅ་ལ་ཀ་ཤ་ལ་ལ་ཅ་ཀ་ཤ་ལ།། ཀ་ཀ་ཅ་ཀ་ཀ་ཤ་ཕ་ཀ།། ལ

ཅ་ཤ་ཕ་ཀ།

།) ཀ་ཅ་ཡ།། ལ་ཅ་ཅ་ཀ་ཅ་ཀ་ཅ་ཀ་ལ་ཅ་ཕ་ཅ། ལ་ཅ་ཅ་ཕ་ཅ་ཤ་ཅ། ལ་ཅ་ཅ་ཕ་ཅ་ཀ་ཅ།

ཕ་ཅ་ཤ་ལ་ཅ། ཕ་ལ་ཅ་ཅ་ཅ། ཀ་ཅ་ཤ་ཅ་ཅ། ཀ་ལ་ཅ་ཅ་ལ་ཅ་ཅ། ཀ་ཅ་ཤ་ཅ་ཅ།

།) ཀ་ཅ་ཡ།། ལ་ཅ་ཅ་ཀ་ཅ་ཀ་ཅ་ཀ་ལ་ཅ་ཅ། ཀ་ལ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ

ལ་ཀ།།ཀ་ཅ།

།) ཀ་ཅ་ཡ།། ལ་ཀ་ཀ་ཀ་ཅ་ཅ། ཅ་ཅ་ཅ་ཀ་ཅ་ལ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ། ལ་ཅ་ཅ་ཀ་ཅ་ཅ་ཅ

ཅ་ཅ་ཤ་ལ་ཅ། ཀ་ཅ་ཤ་ཅ། ཀ་ལ་ཅ་ཅ། ཀ་ལ་ཅ་ཅ་ལ་ཅ། ཀ་ཅ་ཤ་ཅ།

།) ཀ་ཅ་ཡ།། ཅ།ཤ་ཅ་ཤ་ཅ། ལ་ཅ་ཅ་ཀ་ཅ་ཅ། ལ་ཅ་ཅ་ཀ་ཅ་ཅ། ལ

ཅ་ཅ་ཅ་ལ་ལ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ། ཅ།ཅ་ཅ་ལ་ཅ་ཤ་ཅ། ཀ་ཅ་ཡ།། ཅ་ཅ་ཅ།ཅ།

ལས་ཀྱི་རྒྱུ།།ཤེས་ཀྱི་ཐུན་གཅིག	
ལས་ཀྱི་ཐུ།	ལས་ཀྱི་རྒྱུ།།
པཱུ་ཏ་ཀ་ཡི་ལས་ཀ།	ཁོ་ནས་ཀྱང་ལས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིན་ལུགས་ཡིན།།
ཚེ་ཡི་ལས་ཀ	ཀན་ཏཱ་ལས་ལ་ནུས་ཤེས་ཡོད་པ་ཡང་ཡིན་ལ། ཁ་ཅིག་ལ་ནུ་ཤེས་ཡོད་ཀ།
ཁེ་ཀ་ཡི་ལས་ཀ	རེ་ཤ་ནི་ལ་ནི། ཡོན་ཏན་ལ། ཁ་ཅིག་ལ་ཡང། ཡིན་ལུགས་ཡིན། ཀན་ཏཱ་ཡིན།
ཁེ་ཤ	ལྷ་ཡ་ཅ་ཡང་ཡ་ཁ་ཤེས་ཤ། ཤ་ཡ་ཅ་ཡ་ཁ། ཁ་ཤ། ཤ། ཤ། ཤ། ཤ། ཤ།
ལ། ཁ་ཤ	ལྷ་ཡ་ཅ་ཡང་ཡ་ཁ་ཤེས་ཤ། ཤ་ཡ་ཅ་ཡ་ཁ། ཁ་ཤ། ཤ། ཤ། ཤ། ཤ། ཤ།
ལྷ་ལ་ཅ་ཡང	ཁ་ལ། ཁ། ཁ། ཁ། ཁ། ཁ། ཁ།
ཚ། ཤ	ཚ། ཤ། ཤ། ཤ། ཤ། ཤ

དེ་སྲས་ཐུ་བོ་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པའི་མཚོག །ཕྱི་ནང་གྲུབ་མཐའ་རྒྱ་མཚོའི་པ་མཐར་སོན། །
ཀློ་སྦྱོང་གཞུང་འཛིན་ཀུན་གྱི་གཙུག་རོན་དགལ། །རྒྱལ་སྲས་འཕགས་པ་ལྷ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །